

САНА ОЛОХ

ССКП ЧУРАЛЧЫ ОРОЙУОНУНААДЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭБИГТЭР
ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОН ВЛАДЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

1973 жылдын 5-саны № 5 (472) 1973 жыл, тохсунньу 11 күнү ЧЭППИЭР Саныга 2 харчы

„ЛУНА-21“ АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ НӨТҮҮТЭ

Космической куйаары чыгыш программалар сөп түбэниирэн, тохсунньу 8 күнүгөр Советской Союзтан «Луна-21» автоматической станция ытылына. Көтүү сүрүн сыла—Ыйы уонна Ый тулатынаады космической куйаары салгыны научнай чыгыш.

«Луна-21» автоматической Сир искусственной аргыһын орбитатыттан тагыста ССТА. уонна көтүү суотталылыыкка чутас траекториятыгар тагыста.

ОХСУУЛААХ ҮЛЭНЭН ЭППИЭТТИЭБИН!

Пятилетка быһаарыллаах үһүс сылын иккис идиэлэтэ. Оройуон тыатын хаһаайыстыбатын, промышленноһун, тутуутун, эргимин, үөрүһүн, о.д.а. үлэбиттэрэ сага дьыл бастакы күнүрүттэн үлэбэ уонна үөрэххэ сага үрдүк тэтиминэн турунулар. ССРС 50 сыллаах юбилейин үөрүүлэхтин бырааһынныктыаһын, ССКП КК, ССРС уонна РСФСР Верховнай Советтарын холбоһуктаах үөрүүлэх муньахтарыгар ССКП КК Генеральной секретара таб. Л.И. Брежнев дириг ис хоһоонноох дамылаата. ССКП КК, ССРС Верховнай Советын Президиумун, ССРС Министрдарын Советын Ыгырыылара, төрөбүт Сахабыт сирэ үһүс орденыйан—«Норуоттар Довордоһууларын» орденыйан наһарадаланыгыта үлэбиттэр сүргүдэрин көтөхтүлэр, инники кыайылыларга кынаттаатылар.

союзной, комсомольской уонна хаһаайыстыбанын тэрилтэлэр уталыттылыбат, бастакы учараттаах сорукутара. Дьэ, ол иһин бары хаһаайыстыбалар, промышленнай-производственной предприяттилар субу күнүртэн садалаан хас биридэн производственной ачегаларынан, бириднээн үлэбиттэринэн социалистической эбэһэтэлистибэлэри ылынарарыны, коллективтар муньахтарын ытыгыны ордук болбойон тэрийнэхтээхтэр. Ити партия ыгырытыгар үлэбэ сага ситиһилэринэн эппиэттирэр, ССКП КК Генеральной секретара таб. Л. И. Брежнев ССРС 50 сылыгар аналдаах холбоһуктаах үөрүүлэх муньахха «...1973 сыл былаанын толору эһиги илингитигэр, табаарыстар!»—диэн туһайан этиһиэр олоххо кылэрингэ бөдө түрүтүнэн буолуога.

Оройуон үлэбиттэрэ иһин юбилейдардаах 1972 сылы үлэ бары сүрүн салааларыгар куһағана суох ситиһилэринэн түмүктэттилэр. Үүмүт сага дьылга үгүс производственной коллективтар, ол иһигэр Субурускай аатынан совхоз Соловьевтаагы уонна Довордуураптаады отделениеларын сүөһүтүн иһитин үлэбиттэрэ, специалисттара ССКП КК, ССРС Министрдарын Советын уонна ПСВСКС Бүтүн Союзтаады социалистической куоталаһыны тэитэр туһунан уураахтарын биһирээн туран 1972—73 сс. общественной сүөһү кыстыһын бастыһын тэрийэргэ, киниттэн ылымлар бородууксуйаны оһорууну уонна содоуопкалааһын элбэтэргэ сага үрдэтилибит сорукутары турурунулар. Соловьев отделениета оройуон хаһаайыстыбаларын отделениеларын, участантары уонна производственной биригээдэлэрин көхтөөх куоталаһыгыта ыһырда.

Оройуон бары үлэбиттэрэ пятилетка быһаарыллаах үһүс сылын соруудахтарын толорууга хаан-уруу Коммунистической партия уонна Советской правительство ыгырытыгар охсуулаах үлээн эппиэттиллэрингэр ханнык да саарбаллааһын суох.

ССРС тэриллэбитэ 50 сыла туолуутун бырааһынныктыаһын үлэбиттэр трудовою уонна политической өрө көтөбүллүүдэрин намыраппакка салтааһын, пятилетка үһүс быһаарыллаах сылыгар үрдүк эбэһэтэлистибэлэри кыайылылаахтын толорор иһин үлэни дьыл бастакы күнүрүттэн тэрээһиннээхтин садалааһын, куоталаһын төдөнүн күөдүтүү—олохтоох партиянай, советскай, проф-

90-ча КОРПУСТААХ КОМПЛЕКС

Волгоград. ССТА. Октябрь 50 сылын аатынан Волгоградтаагы химической комбинатка государственной комиссии полихлорвиниловой смалалаты оһорор дойдуга саамый улахан комплексти тутта. Комплекс—90-ча доолустартан түбэи сүүнэ улахан завод. Кини бары технологической процесстарын бүтүнүтүн инженер-оператордөр аама-суоттуур кинигэ оһорон эрэн салайаллар.



1972—73 сс. кыстыкка сүөһүтүн ылымлар бородууксуйаны уонна кинини содоуопкалааһын үрдэтэр иһин сүөһү иһитин үлэбиттэрин Бүтүн Союзтаады социалистической куоталаһыларын кинигин тэитэр туһунан ССКП Кини Комитетин, ССРС Министрдарын Советын уонна ПСВСКС учурактарын Азербайджан тыатын хаһаайыстыбатын үлэбиттэрэ улахан өрө көтөбүллүүнэн көрүстүлэр. Бу куоталаһына бир бастакынан Бардискай оройуон Одркошкиде аатынан колхозун барааны итэр биригээдэтин салайааччы, ССРС Верховнай Советын депутаты, Социалистической Үлэ Геройа Гасан Керимов киириэтэ.

Гасан Керимов сүөһү иһитин үрдүк үөрөхтөөх слайдтааһа. Кини республикага барааны бастык көрөөчү. Кини сыллара бастык опыт оскуолатынан Суолбут кини салайар биригээдэтэ 1971 сылга хас 100 ийэ бараантан 154 оһону ылыгыта. Оттон хас биридэн бараантан ортоһунан 7 кг түү ылылыгыта. Ити былаанга көрүлүбүтүнөдөр 4,9 кг элбөх.

Аһылык саптааһа тосойу уонна чэпчэки сыналдаах аһылыгынан кэлди толорулар. Улахан болгоһо мичирини туһуулаах уурулар. Кыһынны мичирэһигэ аһаан күһүн араа 30 гектар сиргэ дьэһимини ыһы бүтэриллибитэ, оттон 160 гектарга лонерна ыһылына. Быһыл иһитин 2 сылтан ордук күмгэ барар аһылык саптааһа хомулуна.

СНИМКА: колхозу бир тэрийэччи, асакаллар советтарын чылык Али Муратов (хагас), колхоз бырабылаанытын чилиэн, чабан Гасан Керимов уонга колхоз председатели Иса Агаев колхоз бөһүлөгүн тутуу былаанын дүүллөһаллэр.

Ю. РАХИЛЬ фотота. ССТА фотохрониката.

БЫҔААРЫЛААХ СЫЛГА—КҮҮРЭЭННЭЭХТИК!

ИТИНИК ЛУОБУУНАН ОРОЙУОН ҮЛЭБИГТЭРЭ ПАРТИЯ УОННА ПРАВИТЕЛЬСТВО ИИҔЫЛЛАРЫГА ЭППИЭТТЭН ПЯТИЛЕТКА ҮҮС

Совхоз Сылаһаады отделениетын механизатордара ааспыт сылга сымаһас хоһуунан 14657 гектары оһорон, былаанынан 1163 бырыһыан толорулар. Сыл үс киниги ыйлаһыгар 14269 центнер от, 2359 куб. метр мас мистэһэ таһылына. 195 центнер отук кэмчилэһэнэ.

Коммунистической үлэ үлэригэ Пермиков Н. Н. I ахсынны ыйлаах былаанан 140 бырыһыан толорон, бастакы мистэһэ таһыста. Кини ити ыйга 821 тонна-километры оһорон, 1570 центнер оту, 190 куб. метр маһы таһыста.

Оттон коммунистической үлэ үлэригэ, Үлэ Кыһыл Знамята оһоннаах Макаров А. В. 149, Макаров Г. Н. 157 гектар сымаһас хоһууну оһороннор бастыһылар кэмчилэһингэр иһэллэр.

П. МАКАРОВ.

Егор үлэбэ көбүлүүр

1923 сыллаахха Чурапчы оройуонун Малдыкхи нэһилиэгин дьадаһа Сааһынайа Афанасий Портнягин көргөһүгөр кыһын Егор дьэн уол эбиллибитэ.

Уол чорочу улаатан иһэринэ аҕата, оттон сотору—ийэтэ элбүттэрэ Егор тулайык хаалбыта.

1941 сыл Сэриин. Кураан дьыл үүмүгэ. Ити сыл ахсынны ыйга Малдыкхи нэһилиэгин Советын председатели Далбаев рекомендациятынан, Егор Якутскайга сага аһылыгыт ФЗО-да үөрэнэ киирибитэ. Үөрөһүн 1924 сыллаахха мам ыйыгар бүтөрөн, Усуяана оройуонугар балык заводугар үлэни тийибитэ. Егор балык туһаһыныгар, буочука оһоруутугар үлэһэбитэ.

Көгү дойдуга климата, байыаннай биригээдэ үлэ ыараханнара Егору чабылпатахтара.

1943 сыллаахха Егор үлэһир биригээдэтигэр сайынны ыйдарга 40 тонна балык булуурга сорууда тирдилибитэ. Биригээдэ 40 тонна онугар 80 тонна батыгы бултаан былаанын 200 бырыһыан толорбута. Ити сыл түмүгүнэн 1944 сыллаахха олуньуга Егор Афанасьевич «Үлэбэ килбиһин иһин» медалынан наһарадаламмыта.

Күһүн, сайын балыктаан, кыһынны тутууга үлэһэн сылтан сыл аһаан иһитэ. Егор завод бир төһүү үлэһитинэн буол-

бута. Хас ый, квартал, сыл ааһы үлэбэ үрдүк ситиһиллэнэр.

Уолтаах сэрэн бүппүтэ, ол да буоллар, Егор хоту үлэни хаалбыта.

1945 сыл сайынгар Егор Афанасьевич Бүлүүттэн кэлбит Маайа кыстыгыт шөһүн холбоһута. Кыһынгар бэйэтэ бас билэр ыттаах, табалаах булчут булбута. Эдэр дьон үлэттэн үһүн, хоту дойдуга оһонугар холобурга сылдьар мал булбуттара Иккис сылларыгар Афоня дьэн уоллаһытыгар. Ого сага улаатан эрдэһинэ 1951 сыл сааһыгар соһуучу ыарыһытан, Маайаны өлөр өлүү быдыһырыттан, Маайаны өлөр өлүү быдыһырыттан, Онтон сайынгар Афоня элбүгө. Егор соһоһо хаалбыта. Нэһилик салалтаты, олохтоохторо Егор Афанасьевич оһорон үлэһит улахан көмөһү оһорбуттара. Дьэ ол да иһин кини ити дойдуга 1960 сыллаахха дьэрэн үлэһэбитэ.

1960 сыл сайынгар Егор төрөбүт дойдугар Чурапчыга төһөн кэлэчү үлэһэбитинэн барбыта. 1963 сыллаахха кини оһорон иккинн оһостубута, сага дьэһэлэммитэ, билигин 4 оро аҕата.

Саха АССР 50 сылын туолар юбилей көрө ылыммыт эбэһэтэлистибэтин 110—150 бырыһыан толорон, Саха АССР Верховнай Советын Президиумун Ботууннай грамотатынан наһарадаламмыта.

М. ФИЛАТОВ.

БАСТААН ИҺЭР

Эрилик Эристин аатынан колхоз Хайахсытаады биригээдэтигэр сүөһү үлэһиттэр сыраларын биэрэн өр сылларга үрдүк көрдөрүүнү ситиһпит маһыныкыттар үгүстэр.

Олортон биригээдэтигэр оройуон Советын депутаты, ферма старшаа Сысолягина В. В. буолар. Иһин ааспыт юбилейдардаах сылга бириднн фуражый ынахтан 1950 кг үүтү мыр былаанын, 2047 кг ман, биригээдэ үрдүнэн бастаата.

Варвара Васильевна ферма үлэһэ үчүгэй буоларын туһугар күһүн харыстааһыкка үлэһир. Эдэрдэри үөрэтэр, бэйэтин уопутун билиһиннэрэр. Кини тохсус пятилетка үһүс быһаарыллаах сылын үлэбэ өссө үрдүк ситиһиллэх түмүктүүргэ сыратын биэрэн үлэһир.

Н. ФЕДОРОВ.

ПАРТИЙНАЙ ГРУППА КОММУНИСТАРА

Райсовет ийинээн илгэ-найгы сүлүүх партинай төрилтэдэ культура үлэһитэрин партинай группата төриллэбитэ бэлиэ ийигэр барда. Ити хэмээ партинай группа ийигэр түрүүрүлэр соруктары толорууга, культура төрилтэлэрингэр үлэһитэр коммунистар салайар, төрийэр ордуоларын үлэһитигэ, ийинэр үлэһитигэр көмөнү, сибидьмалы өнөрүгэ сорох үлэһитэр саалаанылар.

Бийиги партигруппабытыгар 8 коммунист баар. Кэп-лэр бары саас өтүүһүн аэро-дэр, орто уонна үрдүк үөрэхтөөх специалистар, баһыбар үгүсүгэрэ салайар үлэ-лэргэ үлэһитилэр. Ол ийигэр А. А. Сивцев культура өл-дөлгө сибидьсэйэ, В. П. Михайлов киносеть директоро, Е. Е. Дьячковская Культура дьэтигэр директоро, Е. И. Монастырева оло библиотека-тын сибидьсэйэ, В. И. Оборин оло музыкальнай ре-буолатын директоро. Үгүс коммунистар эһиһиттөөх пар-тийнай, общественной но-доруускалары толорулдо. Хо-лобуор, Е. Е. Дьячковская сельсовет депутата, В. И. Монастырева культура үлэ-һиттэрин профсоюзун жес-комун председатели, В. И. Оборин народнай университет кама декана, Н. П. Кон-дратьев агитзона начальнига, Коммунистар баһы политиче-ская үөбөһүнэн хабыллы-нылар.

Партигруппа түөртэ ив-няахтаата. Ойно коммунист салайааччылар оло музы-кальнай оскуолатын дирек-тора В. И. Оборин уонна оройуоннааһы библиотека сибидьсэйэ А. Т. Захарова отчуоттарын ийиттибит. Бу табаарыстар манна кэлэн үлэһиттэргэ сөччө ыраата иллик. Ойно кинилэр үлэ-лэригэр баар сорох ситиһилэ-ри уонна үчүгэй өсүгүрү-йээн турар, баар итэһиттэри твораатыга коммунистар сүбэ-ама биздэһилэр, ийини-тин бииргэ түмсөн үлэһити биллэһин сөнөөһүн оло-лорго сүбэлэстилэр. Урукку өт-түгэр ити сөччө кылаа иллик этэ. Төрилтэлэр сала-йааччыларыгар үлэни бы-лааннааһыны сүрүнүлүлэ-һиттэр сорук түрүүрүлүннэ.

А. Т. Захарова үрдүк үөрэхтөөх, сага, адрэ үлэ-һит. Кинигэ культурэ олыт-таах үлэһиттэрин прагмате-ская көмөлөрө, сүбэлэри ха-баан да наада. Оройуонна-аһы библиотека итэһит-бэ-

һаас үгүс. Хоһобур, ивни-дэһиһиһи кинигэни ааһы-һын хабыы гурба молтох, ааспыт сылта биир киһи ор-тогунак 9 кинигэни ааһыт, библиотекава кунигэ үе эрэ киһи сылдыһыт губэлтээ-рэ бааллар. Кинигэни аһы-лаһыга көрүлүбүт өбү ситэ туһамматахтаар. А. Т. Захарова библиотека үлэ-һиттэр баар итэһиттэри твора-тарга ылсан үлэһиттэргэ сү-бэ оһоһулунна.

Сага төриллэбит 3 №-дөөх Ярославскайдааһы агитзона-най бийиги партинай группабыт салайар. Бу зона на-чальнигынан А. Т. Захарова аһаһа. Кини библиотека дьэтигэр кинигэни аһыт-лэри ыһыгыны садалаата. Ыһыттылыбыт түөрт аһы-тиеларга дьоннор маасабай-дык сырыттылар. Ойно икки лекция, икки бэсидэ оһоһу-лунна уонна үлэ былаана бэлэргэтиллиһи. «Чолбон» дьэи эркин хаһыатын баста-кы нүөмэрэ таһаарыллына.

Коммунист В. И. Оборин директордаах оло музыкаль-най оскуолатын үлэһит бил-лэригэр тупсан ийэр Ааспыт үөрөх дьылыгар үөрөнөөччү-лэр үөһүн биллэһит 100 бырыһаан буолбута. Оскуо-ла коллектива Культура оройуоннааһы дьэтигэр үлэ-һиттэр быһаччы көмөлөр, үүс-үрэн самодеятельность активнайдык кытгар буолан ээр. Учутал А. И. Петров национальнай инструмен-тальнай оркестры салайар, оркестр коллектива фоль-клор фестивалыгар дипло-мунан наһараадаламмыта. Оскуола народнай инстру-ментнааһынан оркестра кон-цердларга оһоньуур, духовой оркестр эмиэ күрүүтүн оһо-һуур.

Культура дьэиэ уонна киносета, кинилэр салайаач-чылары коммунистар В. Е. Дьячковская, В. П. Михай-лов бийиги үлэһити бэлиэ саалааһылар. Күлүүһа киностендэ төриллэнэ, ойно ханнык сага ийигэлэр буолуохтаахтара эрдэтэн биллэриллэр. Культура дьэи-тин ийинэн төриллэбит на-роднай университетка кино-сетэ дирекцията эмиэ кыт-тар. Культура дьэиэ быһыы калли ыйларга сөнүн кон-цердары, тематическай биз-чардари өнөрүгөтө.

ССКП чилиэнэ Е. И. Мо-настырева сибидьсэйлээх оло библиотека үчүгүйдик үлэһит. Библиотекава 14 тыһымычаа чугаһыо ки-

нигэлээх, биир оло сылта 26 кинигэни аһаар. Олололо кылаастарынан 34 олоордар, 22 бэсидэлэр уонна алта тогул аһааччылар көбөрө-һиллэри аһыттылына. Би-блиотека Чуралчы аһыс кы-лаастаах оскуолатын кытта икка сибээстээхтик үлэһит. Партинай группала Е. И. Монастырева информация-тын ийиттибит уонна соһ-төөх сүбэни-аһаны оһорду-бут.

Ааспыт юбилейдаах сылы бийиги коммунист салайаач-чыларбыт үлэһиттэргэ сити-һиллэрдээх түмүктэтиллэр. Киносеть дирекцията 1972 сыллаах производственной былаанын үн кичиһиттэргэ уонна көрөөччүлү хабыыга аһыһымы 19 кунугэр 100 бырыһаан толорои ССКП райкомугар, райсовет испол-комугар рапордаабыта. Куль-тура отделе бэйэһи ийигэр түрүүрүлүбүт соруктары толорууга кырата сорох үлэ-ни ыһыта.

Ити күрдүк бийиги пар-тийнай группабыт комму-нистара бэйэлэрин туһаан-наах үлэһиттэргэ, партинай сорудахтары толорууга уон-на культура төрилтэлэригэр үлэһиттэргэ, бэйэлэрин ту-һааннаах үлэһиттэргэ, пар-тийнай сорудахтары толорууга уонна культура төрилтэлэригэр үлэһиттэргэ бэйэлэрин сабыдыалларын салгы үлэһиттэргэ үлэһиттэ-лэр, Бийиһа, культура үлэ-һиттэригэр, тупса партинай группа төриллэбитэ ийини-тин үчүгэй сабыдыаллаах буолара саарбаа сорох. Пар-тигруппа бэйэтин үлэһиттэргэ бу саалааһыһнарын салгыы өссө күүһүрдэн ыһытарга, бэйэтин ийигэр түрүүрүлэр соруктары толорууга үчү-һаах үлэни ыһытарга былаан-наан үлэһиттэр.

И. КАНДИСКАЯ,
культура үлэһиттэрин партинай группала.

Калинин аатынан кол-хозка Маралайы бөһүө-лөгөр зонанан үлэһиттэ-лэри байытан, тупсаран ийэр буоланнар. элө-һиттэр ыһыттылар бары үлэһиттэргэ көхтөөхтүк ыт-таллар. Кини штаб на-чальнигынан Мугудай ор-то оскуолатын дуучуа ты-лыгар учуутала элэр ком-мунист В. А. Пермяков үлэһит.

Бийыл кыһын 3 зона төриллэн, кини штаб бө-

бары үөрэхтэригэр сити-һиттэр. Бу зона элөхтөөх-торо да, үөрөнөөччүлэр да общественной бэрээдэги кыһыһы таһаарбатахтар. Ыһыттылар лекцияларга, дакылааттарга, бэсидэ-лэргэ активнайдык сыл-дыһыттар.

Бийыл бу зона началь-нигынан учуутал К. С. Красильникова аһаһыт, Кини ыһыттылар үлэ ийи-маларын өссө байытарга соруктанар. Ол курдук,

Чабыл уоттар

ОЛОХ БАРЫ БОППУРОУОСТАРЫНАН

лааны быһыһытынан, үлэ-лэрин тэрээһинтээхтик ыһытан иһэллэр. Зоналар бэйэлэрин икки ардыла-рыгар араас көрүһнээх күрөхтэһитлэри ыһыт-тар. Аржаа зона ааспыт сылта куоталаһыһы кө-рүлэччигэр буолбут. Куо-талаһы ие доһоһунаа: оскуолада үөрөнөөччүлэр чини билли ийи оһоһуу-ларга, хаачыһыларга үө-рөнөөччүлэр аһаһнарын элбэти, олодо үөрэх кү-нүн көтүһүтүгэр, төрө-пүттэр урукка, зоналар дьоннор лекцияларга, да-кылааттарга, экономиче-ская үөрэхтэһиттэргэ сыл-дыһыларын бэһээкэ сү-рүттэриһилэрин хаачы-һыы, үүс-үрэн самоде-ятельность, баал-маскарад-ка кытты уонна обще-ственной бэрээдэги ийи-ни таһаарбат ийи оһо-һуу буолбуттар.

Бу куоталаһыһа Ар-жаа зона бастакы ийэстэ-ни ыһыт. Зона 14 үө-рөнөр ототуттан 43-рэ кы-лаастарын бүтэрбиттэр. Колхоз бастыг механиза-тора тракторист А. Я. Ошо-неников 4 ололо, Д. Е. Сивцев 3 ололо үчүгүйдик үөрөнүһүттэр. Герой-ийэ М. И. Пермякова олооро

ааспыт сыллаах куотала-һыы усулуобуйатыгар эйи депутаттар быһыбар-дааччыларын кытта көр-сүһүүлэрэ, отчуоттаһыһ-нара, санитария уонна ги-гиена быраабыһыларын туһуһу уола. Боппу-роустар киллэриһиттэ-лэр. Бу зона көрүлэһи-һинэн бары зоналар куо-талаһыһыларга төриллэбит.

Почтатааһы зона на-чальнига учуутал Г. Н. Сивцев бу күрдүк кэп-сиһир:

—Бийиги зонабыт 16 дьэиһэн 40 улахан дьону, 39 үөрөнөөччүлэри хабар. Бийыл зонанан үлэһиттэ-р өйдөтөр маасабай-политической үлэни чор-ботон күүскэ түрүүрар былааннааһыт. Зонада түөрт ололо полигинфор-мация оһоһулунна, икки тогул Культура дьэиэтигэр төрөпүттэргэ аһаһаах лекторий лекцияларыгар кытынныбыт. Агитнарти-раа көрдөрөн агитация мунууга төриллэнэ. Зона-лар икки ардыларыгар ыһыттылар эркин хаһы-атын конкурсугар кыттан «Сайды» дьэи хаһыаты таһаарыт.

Зона үөрөнөөччүлэрин ортоугар ыһыттылар үлэ-дэ улахан сүлүттэни бэ-рээбит. Үрдүкү кылаас оло-лоро кэлэн икки төгүл лекция захтылар, икки төгүл сааһымакка уонна дуобакка күрөхтэһи ыһы-тыһына. Үөрөнөөччүлэр постара төриллэн, кини-лэр оскуола ототун ре-жимин халбага сорох ту-һуһуһулар буолулар. Үөрэхтэригэр ситиһит ололорго көмө оһоһулар Колхоз производствугар көмө бэрээдэһин сүбө-туньустары, бэһээһитан-ныктары төриһиттэ. Зона үлэһиттэр Герой-ийэ Ф. Ф. Пермякова, элэх ололох ийэлэр А. Коркина, Е. Дьяконова, фотодьер М. Дьяконова аһаһнааһы кытталарын ыйар на-далаах, —дьер Гаврил Ни-колаевич.

Бу зонада олорооччулар ССРС төриллэбиттэ 50 сы-лын бэлэтиһир быраа-һыһыһыһа үүс-үрэн са-модеятельность зоналар куоталаһыһыларга бэйэ-лэрин концердарына бэ-тэһи таһыстылар.

Бийылгы сылта колхоз-таахтар ортолоругар по-литической-маасабай, ий-тэр-өйдөтөр үлэни ийи-һик ыһыһы уонна үлэ-бары саалааһыһыгар үрдүк көрдөрүлэри ситиһиттэ агитзоналар ордуолара ха-һааһыһытаалар да улаа-тара көрдөрөр.

Дьон олодор, үлэһиттэр сиринэн ийгэр-өйдөтөр, политической - маасабай уонна төрийэр үлэни сал-гыы күүһүрдэн ыһытты-бары агитзоналар бөһүө-наах соруктара.

Н. СОЛОВЬЕВ,

СЕМИНАР—СҮБЭ МУННЬАХ

Соруктаарыта оройуон кинигэр лектордар, пар-тийнай-политической куруһуоктар пропагандастырын семинар-сүбэ муннахтара буолан аһта. Семинарга «Знание» общество аһын сүлүүх төрилтэлэригэр сала-йааччылары эмиэ кытыннылар.

Семинар кыттыһаахтара ССКП КК Генеральнай секретари табаарыс Л. И. Брежнев 1972 сыл аһыһы-һы 21 кунугэр ССКП КК, ССРС Верховнай Сое-тын, РСФСР Верховнай Советын холбоһуһаах үө-рүүлээх муннахтарагар «Советская Социалистиче-ская Республикалар Союзтарын 50 сыла туолуутун туһуһаа» өнөрүт дакылаатын сырдатты бэрээдэ-һин «ССКП XXIV съезди коммунизмы түгүу бэрэ-дэһиттэр национальнай сыһааннаһыһылар тустары-нан» ССКП райкомун пропаганда уонна агитация-да отделын сибидьсэйэ таб. И. И. Федотов, «Үлэ-һиттэри үдэһити ийи—партия политической үлэ-һит сүрүн соруга» дьэи темага ССКП райкомун на-лич секретари таб. М. Е. Пермяков, «Аһ дьэи уонна ССРС тас уонна ие политикалары проблем-най боппуруостарын туһуһаа» ССКП эбкомун лек-тора таб. Е. Т. Герасимов лекциялары кэрэхсээн ийиттэлэр.

Срөкүөннэ лекционнай үлэ туругун уонна кини-ти сыһыһы ийини соруктары туһуһаа ССКП рай-комун парткабинетын сибидьсэйэ таб. Г. Д. Ефремов таһ эттэ.

Семинар сүбэ муннаах түмүктэһиттэргэ бастыг лектордары уонна пропагандистары наһараадала-һын буолла. РСФСР «Знание» обществотын төри-һиттэ 25 сыла туолуутунан сибээстэһи, общество Коммунистическай партиятын лектордар С. А. Собакин, П. Е. Подов наһараадалаһыһылар Оттон П. П. Кирил-лов, М. С. Оконешников, Э. А. Кузьмин «Знание» общество Саха сиринтэри төриһиттэтин Бочуотунай ра-моталарынан наһараадалаһыһылар.

Оройуон бастыг лектордара Р. Х. Крыноапкин, Р. И. Васильев, И. Д. Неустроев, А. П. Ермолов, Н. А. Оконешников ССКП райкомун уонна райсовет исполкомун Бочуотунай грамоталарынан наһараа-далаһар үрдүк чыһкэ тиһитилэр.

Оройуон бастыг лектордарын уонна пропаган-дистарын улахан бөлөдөр сыһаалаах өйдөһүһүк сү-һэһирнай боллохтөр, махтал сүруктар туттарыһыһылар.


БИЙИГИ КОРР.

ССТА БИЛЛЭРЭР



Гвиная (Висла) нуруота Португалия колоннаһторда-рын утары уон биһиэ: сы-лын дүккүүрдээхтик оһоу-һар. Биллэһи дьэи түөрт гыммыттан үһүгэр тэһиһэр босхоломмут оройуоннарга нуруот былаана бөвөргүүр, сага олох тутуулар.

ССТА фотохрониката.



ПАРИЖТААБЫ КЭПСЭТИИЛЭР

ПАРИЖ ССТА. Тох-иньку 8 кунугэр Вьет-нам боппуруоһугар ВДР делегациятын аһаһаах этиниһын Ле Дьыг Тхо на АХШ президентин националь куттал сорох

буолуутугар кыһаһааһы-чүтүн Г. Киссинджер ик-ки ардыларыгар конфи-денциальнай кэпсэтиһи-лэр хаттаан садаланы-лар.

СҮӨНҮ КЫСТЫГА — БАРЫБЫТ ИЭСПИТ

Биһиги рейдэбит УСУЛУОБУЙА МААНЫ! ОТТОН ҮЛЭ...

Общественнай сүөһү быһылгы кыстыгар совхоз Кытаанахтааһы өтдө сезимтин 2 №-дээх биригээдэтин Хомуस्ताах ферматыгар 200 сүөһүгү аһаан типовой аһардаах сарга хотон үлэһэ киирбитэ. Биһиги манна ис-тас үлэлэри барыта 5 киһи аһаан толорор. Сүөһүлэр туһар миэстэлэрэ ыраас, кизг-куонг. Хотон эргиччи электрической уотунан сырдатыллар.

Ол эрэри бу фермага сүөһү кыстыгар итэрэстэр-быһаастар суох буолбатахтар. Ити олохтоох биригээдэ салаатата уонна манна үлэлиир рабочайдар сүөһү кыстытын тарийнигэ эппиэтэ суох сыйыһнаһылыарыттан тахсыбыт. Ол курдук, фермага биһиги туругунан, 6 төрдүс сортаах сүөһү бар. Кинилэр тусла хатаһалан аһатыллыбыттар, сүөһүлэри кытта уонсай туһаллар. Уулаах ынахтар, тигиһэлэр эппиэттээх илингэ туттарылыбатахтар. субан сүөһүлэри кытта холбуу туралар. Саһа төрүөхкэ бэлэм диин мэлигир. Бу күнүргэ хас да ынах төрөөбүт. Ол эрэри, аналлаах миэстэ суох буолан ыһарыдар долбоорукка, ийэлэри төбөлөрүгөр тураллар.

Эбии аһылы ханымк да керүнгэ суох, КВ-200 көр-мозапарнигы олордор аңаллаах миэстэ оһоһуллар илик. Ол түрүннөм оһор-дуллара, эбии аһылык бэлэмнэнэрэ, уу сылытыллар наада. Мэлтөх туруктаах сүөһүлэри тусна арааран аһатыны олохтоохха. Фермага от хотонтор ыраах тоһуллар. Ити оту нуормалааччы ыһаахтаргы үөскөтөр.

Сорох үлэһиттэр туһааннаах үлэлэригэр эппиэтэ суох сыйыһнаһаллар. Холобур, сүөһү аһа-тааччы И. К. Местников үс күн устата үлэтин таах быраһан баран, баран хаалбыт чакчыһа эмиз баар. Ол туһары сүөһүлэр аһаабакка турбуттар. Оттон Михаил Бараксанов куттаан үлэлээбөккө сылдьар. Баар ыһаахтаргы субанан-аманан туораты-нар онууга үлэттэн кү-рөһэ сатааһын үһөһү үлэ-тэ-хамнаска оһоһуну оһороро чуолкай.

Үлэлииргэ төһө эмэ сөптөөх усулуобуйа баарын үрдүнэн. Хому-стаах ферматын сорох ра-бочайдарын үлэһэ эһи-дөө-сыйыһнаһылыар, об-щественнай сүөһү кысты-гар баар быстах шара-хаттары бөдө күһүмэн туоратыта аһаатыбат-тара кытаанахтаах сэм-лениэх тустаах.

Рейдэбэй биригээдэ эһи-лэннэрэ:
И. КАЖЕНКИН,
С. БОРИСОВ,
П. ЦОНОВ,
Е. БОРИСОВ.

Ленин аатынан колхоз Аммагааһы учаастаһын кы-дьянас ыһааныксыта М. А. Абрамова аасыт кыһей-даах сылга үүт валовой ыһаын сорудаһын 11787 кг аһаран, эбэһээтэлэстибэлэтин 149 бырыһыан толордо. Оттон хас биридии фуражнай ыһааһыттан 2385-тии кг үүтү мыды ситистэ.

УЧААСТАК БАСТЫННАРА

Кинитэн В. Н. Дюдорова эмиз хаалсыбат. Ол курдук хас ынах аһыттан 2047-дии кг үүтү ыһан, үүт валовой ыһаын быһаанын 5814 кг аһарда.

х х х

Ольдууну учаастаһы 26

манньыксытара валовойу-нан 63300 кг үүтү ыһан, со-рудаһтарын 115 бырыһыан толордулар. Ол мата аһылы сылга учаастак үрдүнөн хас биридии ынахтан өтөрүһөн


тиһилиннэ. Ураһ Кюва ферматын бас-тыһа ыһааныксытара Л. Е. Макарова, М. П. Дьячкова туппук ынахтарын аһ-сыттан 2248—2094-түү кг үүтү ыһан эбэһээтэлэстибэлэ-рин валовойуһан лаһа аһа-дылар.

А. СИВЦЕВ.

ЮБИЛЕЙДАРДААХ 1972 СЫЛ ТҮМҮКТЭНЭРИ ТУРДА-ЫНА БИҺИГИ ОРОЙУОММУТ МЕХАНИЗАТОРДАРЫН ДЕЛЕГАЦИЯТА «ХАТАС» СОВХОЗКА БАРА СЫРЫТТА. Деле-гация соруга биһир—дуһа кырбыһыр массыһына үлэ-тин, оһоһуутун кытта билсин уонна оройуон бары хаһаайсыт-баларыгар оһорон кизгичи туһаныы. Дуһаны кырбатан, мээкэлээн сүөһүгэ сүөһүн би-һиги оройуонга кыһаан быһаарылыбатах боһу-руостартан биһирдестэрэ, дуһаны эһи аһылык бы-һыһыһыһа туһанылыыт.

«ХАТАС» совхоз конто-ратыгар тиһиэн дис-петчерскэй сулууспаны кыт-та билэтибит. Бу система олохтооммута үс сыл буол-бут, кизгичи биһирэммит. Биһиги киирө сылдьар ком-митигэр Новосибирскийтан ученай-специалист кэлэн, совхоз күннээһи үлэтин-хам-найын биһирин салаалары-нан уотунан тыһан кэлсир стэндэни—световой таблону монтаһыты сылдьара. Ол таблон ханымк фермага хас ынах төрүөхтээһэ, туох саа-хал баара, хас трактор, мас-сыһына үлэһэ-хамнаһа бары-та кестэр эбит. Диспетчер-скэй сулууспа, радионан си-бээс, совхоз оһорун хас чөсө айы сиэркилэээ көөс оһор-роор курдук, дыкки кыһыи биһирэр эбит. Директор, парт-ком секретара, специалистар массыһыһа оһордуллубут радиостанция комотунэи хантан баһарар быһааччы си-бээстэһиэхтэрин, оһоһоор, айаннаан иһэн муһыһа-тыахтарын да сөһ эбит. Бу системаны олохтоһун түмү-гэр производствонь науч-найдык барыстаахтык са-лайыы олохтооммун, техни-ка туһата суох туһуута му-һуутуурдук аччатыллыбыт, специалистар көскилээхтик үлэлиир кыахтара тэһили-бит.

ДУЛҔА кырбыһыр мас-сыһына олус кыра, су-дургу оһоһуулаах. Икки уол от дуһаны ортотунан кыһа оһсон авалан массыһыһаа үк-таһтарын айы, массыһына биһи өтүнэн быһаархай от оһорон тиһиһэ оһорор. Мас-сыһыһаны 7—10 киловаттаах электромотор эргэтэр. Күн айы 4.4—5 тонна дуһаны кырбатан талах мээкэлэтигэр, бүрдүк отугар булкулан, тууһаан-тумалаан комби-корм эһэн дыһылы сыттаах.



1—3 БЫНАХТААХ БАРАБААН.
2. ДУЛҔАНЫ УГАР ЛОТОК.
3. ИЭЧЧЭХ САБЫЫ.
4. ВЕНТИЛЯТОР.
5. ТАҢАЛАЙДААХ БИЧТЭР.
6. СИИДЭ ХАҢАБАСТАР.
КОРПУС 3.5—5 мм. ИЛИИС ТИМИРТЭН ОҢОҢУЛЛАР.
Чертон суургутуулан оһоһулуһна.

„ХАТАСКА“

□ Диспетчерскэй сулууспа ★ Фермага
● ДУЛҔА КЫРБЫЫР МАССЫҺЫНА

чөпчөкү сыһаналаах бастын хаачыһыталаах кээһиһөөр-дүн оһорон сизтэр буолан «Хатастар» кыһыһыһаы өл-гөм үүтү ыһан дэһилтэн республика үрдүнөн аһы-рыахтарын аһыраһаллар эбит.

«Хатастар» бу массыһа-ны «Горнай» совхозтан көр-рөн кэлэн баран оһостубут-тар. «Горнайлар» Булууга аһырыбыт радионизматор Ленин, Октябрьскэй револю-ция орденнарын каһалара Спиридон Павловка бара сылдьан көрөн оһостубут-тар. Кинилэр массыһа-ла-рын туһунан быһырыын «Кыһы» хаһыакка (муус-у-тарга) кэһсэммитэ, чертеһа бөһээтэммитэ.

Массыһыһаны биһиги бэйэ-бит дуһа үһан боруубаллаан үһөһтөн-аллараттан, таһыт-тан-иһиттэн, тутан-хэһан бэһиһэлэһиһэн, санааны ата-с-таһан, көрүбүт-иһиттибит.

САЛҔЫ «ЫСЛКС 50 сыла» диин быһаат-ком-сомольскэй ферматын меха-низациятын кытта билэси-бит. «Хатастар» оту аһа-таһиһэн хотон үлдүгөр таһа-ран хаһаах устун алларар туһэрэр үгэһтээхтэр эбит. Норуому ТСН-3 тэһилэригэр скребоктарыһан хэһиһиһан ил-дэн, аналлаах прицепкэ сүөһүүр, ону тутта баһыһаа-таһаарар эбиттэр.

Ынахтар гүдэр миэстэлэ-ригэр автопиллатан үү-дүүллэр, эһи аһылыгы

сиһилэр, доһлынай аһаарат-тарыһан баһаллар эбит.

Кормокуһаһаһа улахан сыах курдук, кинигэ-күсөга, ыраһа, көөнһөрбө оһоһоор иһиттэрэ дэлэйдэрэ, улаһа-тара биһигини бэһиһээти-лэр. Эһи аһылыгы оһоһу-ну дьингээхтик кыһыи тутан баһыһабыт дьон дииһи-лэр эбит.

Ол оттон араһсарын наада-тыһаан, бараһаан ис өгүтэр сөлбөхтары саркаһаан вен-тилятор оһорор таһыһас-таах.


Иккиһинэн, массыһына көрүһүнү түгөдөр суор саһы-мыр хайаһастааһы оһорвох-ха.

Үсүһүнэн, кыһоһомыт дуһа ото ыраах быһаһыла-рын хаачыһаһа аһаан таһ-сар өгүтү түмүстүү кыһа-тыаһа, аһыһы уһатыаһа. Төһдүһүнэн, дуһа төтөрү өкөһуһан тэһиһиһэн уонна үчүгэйлик быһаарыһарын наадаһыгар СК-3 комбайн бараһаанын таһалайдаах бич дииһи аһтанаһи икки тииһи эргичир бараһаанга кыһа-рыһа оһордоор таһыһастаах.

Бу кээһи «Хатаһка» иһи-сэ сылдьыбыт Старостин Михаил Николаевич уонна Дьячковский Дмитрий Алек-сандрович массыһаһааы оһорүүкү саһалаттаһар. Су-бурууһкэй аһыһан совхоз механизаторлара кинилэрэ тииһи көрүөхтэри, билэһи-хтэри сөһ.

Дуһа, талах, муһуһа мээкэлэ ынах сүөһүгэ сыл-лыта да олус нааһалаах аһы-лык буоларын өйлөөн туһан, манньык ынах, муһа сүөһү фермалара бары эһи аһы-лыгы дэлэһиһиһэн сиһилэриһи хаачыһыһаһыт. 1972—73 с.с. кыстыкка сүөһү эһи аһы-лығын бэлэмнээһиһиһэ уонна кыстыгы бастын тэрэһиһи-нээхтик атаһыһа республи-катаһы социалистическэй күөталаһы усулуобуйала-рын толорүүһүн!

В. ПОНСЕВ,
наһаһеһ.



Суруйааччылар—КОЛХОЗКА

АБЫЯХ кондукторунта Эрилик Эристин аатынан колхозка Саха сириин суруйааччыларын союһуттан аналлаах делегация тахса сырытта. Делегация састаабыгар Саха АССР народнай суруйааччыта, биллиилээх драматург Д. К. Сивцев—Суоруун Омооллоон, эдэр сатирик-поэт Р. Д. Ермолаев—Вагатаайыскай уолаа биллэги бири дойдулаахпыт поэт-прозаик В. С. Соловьев—Волот Боотур бааллар. Кинилэри кытта ССКП обкомун лектора Е. Т. Герасимов сылдыһар. Суруйааччылар Эрилик Эристин аатынан колхоз биригээдэлэригэр сылдьан колхозтаахтары—бэйэлэрин аабааччылары кытары көрсүсүлэр.

айар үлэлэрин, иһинки былааннарым тусарынан көрсөтүлэр. Онтон ССКП обкомун лектора таб. Е. Т. Герасимов «Аан дойду баалаһыанньатыгар» кэрэхсэбиллээх лекциялары аарыталаата.

Саха сириин суруйааччыларын союһун делегациятын кытта көрсүһүү колхоз киин бөлүөһүгэр—Дирингэ буолла.

Трибунада—ССРС суруйааччыларын союһун чилиэнэ, бири дойдулаахпыт В. С. Соловьев—Волот Боотур тахсар. Киин бэйэтин этиитигэр туох иһинки былааннаадын тугу айа-үлөлү сылдыһарын аабааччыларга биллэнирдэ. Ол курдук, «Сааскы дыбардар» диэн романын нууччалыгы тылбаз-

татан подстрочникта оҥорбутун уонна төрөбүт оройуонун оловуттан улахан сөһүнү суруйа сылдыһарын туһунан көрсөтө, «Кыгыһа» диэн саха народнай ырыатын форматынан толук-хоһоону суруйбутун аахта.

Саха эдэр биллиилээх сатирик-поэта Рафизаль Вагатаайыскай биллэги бэйэтин күүһүн прозага холонорун «Сүүрүк долгуннара» диэн сөһүнү суруйарын уонна лирическай хоһооннору суруйааччыларын туһунан көрсөтө, Аабааччылар ыйытыларыгар эпитеттик таарыйа литературага сатирик-поэт быһымынан кинирбитин уонна инноватин «маньыйаларын», ити жанрга өссө да үлэлэр былааннаадын иһиннэрдэ итинэнэ хас да

хоһооннору аахта. Биэчэр кыттыылаахтары Саха АССР народнай суруйааччыта Д. К. Сивцев—Суоруун Омооллоон этиитин болуойон иһитилэр. Дмитрий Кононович Саха нуруогун тылынан бөрбө баайын—фольклору хомуйар, чинчийэр, үөрэтэр маддалаадын ыччаттарга туһаайан эттэ. Айар үлэтин иһинки былаан туһунан ээригэр уруккута саха булчута Аба дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ кыттыытын туһунан киносценарий суруйарга холонуохтарына, Саха сириин алмааһына бааһаан булбут нуучча хорсун геолог-кыһа Л. А. Полутаева туһунан эмээ тугу эмэ суруйуохтарына аабааччыларга көрсөтө. Малдьыттарым ээрдэлээн харда тылы колхоз

бырабылыанньатын председателе таб. Р. А. Филиппов эттэ. Киин бэйэтин этиитигэр Эрилик Эристин аатынан колхозу Саха сириин суруйааччыларга шэфтэһиллэрэ колхозтаахтарга, ордук ыччаттарга, сүгкэн суолтаабын ийде. Суруйааччылар делегациялара быһинэх тахсыылара эмээ бири суол бырааһынньык. Кинилэр бэйэлэрин кытта Саха искусствотын чулуу предствителлэрин илдьэ кэлээчилэр. Ошон бэйэти Саха литературатын эрэ буолбакка, искусствотын мастардарын кытта эмээ билсэбит. Ийиниэтин бу шэфтэһин өссө көргөн, диригээн иһэригэр колхоз туох кыалларын барытын оҥоруохпун диэн ыалдьыттарын ээрдирдэ.

С. ЭВЕРСТОВ.

ЫРЫА, УҢКУУ АНСАМБЛА



КУДЫМКАР. Коми-Пермяцкай национальнай уокурукка ырыа уонна үгкүү Кудымкардаары ансамбл кинигин сурадырар. Коллектив—Бүтүн Союктаабы уус-уран самодейельноһы көрүү хас да төгүллээх кыттыылааба уонна дипломана.

СНИМОККА. Кудымкардаабы ырыа уонна үгкүү ансамблын хорхой группата көрүү кэмигэр. Е. Загулаев фотота. ССТА фотохрониката.

Комментатор колонката

„Уопсай рынок“ сага састаабына

Бу күнүргэ арбааны бэчээккэ тохсунуу I күнүттөн «уопсай рынокка» үс сага килиин—Англия, Ирландия уонна Дания официальнойдык кинироллорун туһунан кинигиник дьүүллэһэн суруйаллар. Биллэги бу Европатаабы экономикай сөбүлөһүгэ эбэтэр «ЕЭС» диэн заттанар бүтэй бөлүккө барыта токус дойду баар буолла. Сабаналааһын быһымынан өссө Норвегия кинирэ диэн буолта да, ааспыт сылдаах балаан ыйыгар буолан ааспыт референдумга норвежентар үгүстөрө «уопсай рынокка» кинирини утарбытара.

Этиэхкэ наада, советох Норвегия нуруота эрэ буолбакка арбаа Европа атын да государстволарын нэһилиэннэлэрэ «уопсай рыногы» агаардас бөлөг капиталистическай монополиялар интэрисстерин эрэ көрөө уонна ону тэнэ үлэһит маасса киин аригатыгар саагаттан сага алдыахайы агаардас тэрилтэ быһымытынан саанай сөпкө көрөллөр. «ЕЭС» системтыгар монополиялар рабочай кылаас уонна үлэһит бааһынай охсуһан ылбыт быраап-

тарыгар, көгүллээһингэр тэриллээхтик кинирэ кинирэр киниг кыахтары ылаллар. Холубур, ол курдук, «уопсай рынокка» премьер-министр Хит баһылыктаах Англия консервативнай правительствотун дьаныһан туран холбур сагааһын буолар. Ордук чуолаан, бу правительство Британия капиталистарын кытта холбоһон үлэһиттэри утары самай реакционнай политиканы ыттар. Онтон бу кэмгэ, Англия рабочай кылааһа капиталистическай колонизацияһын утары, бэйэтин туһааннаах бырааптарын иһин охсуһуну ордук кэмгэр Англияа ытыллыбыт өбөөтөннөй саана ыйытыгар бары англичаннартан баара-суога чинээрдэрэ эрэ «уопсай рыногы» утары тугу да эппэтэхтэрэ.

250 млн. нэһилиэннэлээх дойдularы холбур «ЕЭС»-на капиталистическай өгө промышленнай производствотын 25 быһымына иткэсэр. Ол иһин, ити эйгэ капиталистическай

курстэһиллэр уонна утарсыллар ордук сытты формалаахтар. «Уопсай рынок» арбааны дойдular үстүк финансовой-экономическай проблемаларын кыһан быһаарар кылаа сүөх дини үгүс буржуазнай ырытан көрөөччүлөр балиэтингэ күлэлинилэр. Онноолор Англия дьыалабай эргимтэлэрин интэрисстерин көмүскүүр. «Файнэншл Таймс» хаһыат «ЕЭС»-ны кинигини Англия иһингэр туар бири да проблеманы быһаараарына аһан бүтүүн Европейскай сөбүлөһүн иһингэр түбэр проблемалары быһаарыа суога» диэн биллэр.

«Уопсай рынок» баһылыктарын бэйэлэрин бүтэй капиталистическай бөлөхтөрүн бөлөргөтөрө холонор көрүлэр ССРС уонна атын социалистическай доводоһуу дойдularын эйэлээх политикаларын түмүгэр өскөсөбит Европатаабы континент саана быһымытыгар-майтытыгар утарсар. Норуоттар интэрисстерэ дойдular икки ардыларыгар бүтүүн Европейскай сүрүнүгэ оловуран тэн бырааптаах экономикай хардарыта биригэ үлэ-лэһини модьуйар.

Н. ЧИГИРЬ, ССТА.

БИРИХЭ ЭПИИЭТИИЛЭР

Бэрээдэк олохтонорун күүтэбит

Итинник төбөлөөх заметка хаһыат 1972 сыл алгынны 28 күнүгүгэ күөмөрүгэр бэчээтэммитэ уонна эмэ оройуоннаабы холбоһугун кылаабынай ирааһыгар таб. Брыскаев Д. Т. көрүбүлгэ кыттылыбыта. Заметкада олохуоннаабы балыһа амбулаториятыгар ылдыааччылары приемнааһынга бэрээдэк ситтэ суога, ол курдук ылдыааччылар болыочнай карточкаларга онно-манна ыһыллыылара тахса, индустриэтэри сылдыааччы ыарыһахтарманн көрдөрө кинирэн баран 3-4 күнү сүтэрэллэрэ, онно олус эрбидэнэллэрэ ыйылыбыта. Кылаабынай графы солбуйааччы таб. Ермолова М. И. маньык эпизити ытта:

«Регистратураа анал үөрөхтөөх М. К. Матвеева үлэһит. Киин үлэтин үчүгэйдик билэр. Таб. Матвеева ылдыан үлэтигэр тахсыбатах кэмигэр кабинетнай солбуйааччылар. Бу үөһэ этиллитит заметкада онук күнүгэргэ биригэстэрэ суруллубут. Регистраторы солбуйбут сестралар ылдыааччылар болыочнай карточкаларын бүтүбүт рүбүлгөлэрэ баар буолара кырдыктаах. Оттон нэһилитэртэн сылдыар ылдыааччылар приемга бэйэти амбулаториялытыгар кинирэн баран 2-3 күнү сүтэрэллэрэ сокуоннай. Эбэтэр ыарыһахтары врачтар бары өттүнэн сийлини чинчийэн көрөллөр-истэллэр. Ол эрэ киниттэн киин ханна салгы эмтөөрө эбэтэр атын сиргэ эмкэ ыттыллара быһаарыллар. Приемга олус элбэх ыарыһах мустар буолан, врачтар ылдыааччылары барыларын бири күн иһигэр толору приемкуур кыахтара суога»

Редактор Н. П. СИДОРОВ.

Катинна аатынан колхоз бырабылыанньата, партиякома, Мугудай нэһилиэтин Советын исполкома учуутал Степанов Роман Михайловичка киин таптыыр кэргэнэ

СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯ ГАВРИЛЬЕВНА бу дьыл тохсунуу 9 күнүгэр уһун, ыарахан ыарыһтан олбүтүттэн динир кутурданныарын тирээлэр.

Үөрөх оройуоннаабы салаата, учууталлар профсоюзтарын райкома уонна Мугудай орто оскуолатын педколлектив учуутал Степанов Роман Михайловичка киин таптыыр кэргэнэ

СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯ ГАВРИЛЬЕВНА уһун, ыарахан ыары киниттэн бу дьыл тохсунуу 9 күнүгэр олбүтүттэн динир кутурданныарын тирээлэр.

Таптыыр кэргэним, ийэбит, эдьийбит, эбэбит **СТЕПАНОВА АНАСТАСИЯ ГАВРИЛЬЕВНА** уһун, ыарахан ыары киниттэн бу дьыл тохсунуу 9 күнүгэр олбүтүн динирник курутууач турун, бокуоньук бары табаарыстарыгар, долотторугар биллэрэбит.

Кэргэнэ, оҕолоро, сизинэрэ, бырааттара, балыстара.

Бу күнүгэртэн маһаһыһаарга таара быттыллыһа хааччага суох туулар. Ыраас кураанах быттыллыкалары сууьбакка эрэ туттарыахха сөп.

СЕЛЬПО БЫРАБЫЛЫАННЬАТА.

БИИГИ ААДЫРЫСЫТ: почтовай индос 878700, Чурапчы с. Кара Маркс ул. 12. **ТЕЛЕФОННАРЫТ:** редактор—9-12-95, редактор—9-14-95, уопсай—9-15-05.

«Сага олох» («Новая жизнь») — орган Чурапчинского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся Якутской АССР.